


SINATRA & CHARDONNAY

Coreògrafs: Alison Biggs & Peter Metelnick, TheDanceFactoryUK, Ag 2015

Temps: 64 Parets: 2

Música: That Look – Aaron Watson

Nivell: Iniciat



Comencem després de 32 temps d'introducció [110bpm - 4mins 29secs]

[1-8] R SIDE, L TOGETHER, ¼ R SHUFFLE, L FWD, ½ PIVOT TURN, ¼ R & L SIDE, R BEHIND

1-2 Pas PD a la dreta, pas PE al costat del PD

3&4 Girant ¼ a la dreta fem pas PD endavant, pas PE al costat del PD, pas PD endavant

5-8 Pas PE endavant, pivotem ½ a la dreta, girem ¼ a la dreta fent un pas PE a l'esquerra, creuem PD per darrere del PE (12:00)

[9-16] ¼ L & L FWD, ¼ L & R SIDE, L BEHIND, ¼ R & R FWD, L FWD, ¼ R PIVOT, L CROSS SHUFFLE

1-4 Girant ¼ a l'esquerra fem un pas PE endavant, girant ¼ a l'esquerra fem un pas PD al costat, creuem PE per darrere del PD, girant ¼ a la dreta fem un pas endavant PD (9:00)

5-6 Pas PE endavant, pivotem ¼ a la dreta (12:00)

7&8 Creuem PE per davant del PD, pas PD a la dreta, creuem PE per davant del PD

[17-24] R SIDE ROCK/RECOVER, R BEHIND-SIDE-CROSS, L SIDE ROCK/RECOVER, L SAILOR

1-2 *Rock* PD a la dreta, tornem el pes al PE

3&4 Creuem PD per darrere del PE, pas PE a l'esquerra, creuem PD per davant del PE

5-6 *Rock* PE a l'esquerra, tornem el pes al PD

7&8 Pas PE per darrere del PD, pas PD a la dreta, pas PE endavant

[25-32] SKATE FORWARD x2, R FWD SHUFFLE, L FWD, ½ R PIVOT TURN, L FWD SHUFFLE

1-2 *Skate* PD endavant, *skate* PE endavant

3&4 Pas PD endavant, pas PE al costat del PD, pas PD endavant

5-6 Pas PE endavant, pivotem ½ a la dreta (6:00)

7&8 Pas PE endavant, pas PD al costat del PE, pas PE endavant

[33-40] SKATE FWD x2, R FWD SHUFFLE, L FWD, ¼ R PIVOT TURN, L CROSS SHUFFLE

1-2 *Skate* PD endavant, *skate* PE endavant

3&4 Pas PD endavant, pas PE al costat del PD, pas PD endavant

5-6 Pas PE endavant, pivotem ¼ a la dreta (9:00)

7&8 Creuem PE per davant del PD, pas PD a la dreta, creuem PE per davant del PD

[41-48] VINE R x2, R BALL CROSS SIDE, L CROSS ROCK/RECOVER, ¼ L SHUFFLE

- 1-2 Pas PD a la dreta, creuem PE per darrere del PD
 &3-4 Pas PD a la dreta, creuem PE per davant del PD, pas PD a la dreta (girant el cos cap a la diagonal dreta)
 5-6 Rock PE creuant per davant del PD, tornem el pes al PD
 7&8 Girem ¼ a l'esquerra fent un pas endavant amb el PE, pas PD al costat del PE, pas PE endavant (6:00)

[49-56] ¼ L & VINE R x2, R BALL CROSS SIDE, L CROSS ROCK/RECOVER, ¼ L SHUFFLE

- 1-2 Girant ¼ a l'esquerra fem un pas PD a la dreta, creuem PE per darrere del PD (3:00)
 &3-4 Pas PD a la dreta, creuem PE per davant del PD, pas PD a la dreta (cos girat cap a la diagonal dreta)
 5-6 Rock PE creuant per davant del PD, tornem el pes al PD
 7&8 Girant ¼ a l'esquerra fem un pas endavant amb el PE, pas PD al costat del PE, pas PE endavant (12:00)

[57-64] ½ L & WALK BACK x2, R COASTER, WALK FWD x2, L TRIPLE

- 1-2 Girant ½ a l'esquerra fem pas PD enrere, pas PE enrere (6:00)
 3&4 Pas PD enrere, pas PE al costat del PD, pas PD endavant
 5-6 Pas PE endavant, pas PD endavant
 7&8 Pas PE endavant , pas PD al costat del PE, pas PE al costat del PD

TAGS

Al final de la 1^a paret (mirant a la paret del darrere): *Rocking chair* amb el PD

Al final de la 2^a paret (mirant a la paret del davant): *Rocking chair* amb el PD, *jazzbox* acabat amb *cross* amb el PD

Al final de la 4^a paret (mirant a la paret del davant): *Rocking chair*, *jazzbox* acabat amb *cross* amb el PD, pivotem ½ volta a l'esquerra dues vegades amb el PD